

***LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje
investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo***

Finansijski izvještaji na dan 31. decembar 2014. godine
zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sadržaj

	<i>Stranica</i>
Profil Društva	2-6
Izveštaj o odgovornosti Uprave	7
Izveštaj ovlaštenog revizora	8-9
Bilans uspjeha društva LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	10
Bilans stanja društva LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	11
Izveštaj o novčanim tokovima društva LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	12
Izveštaj o promjenama na kapitalu društva LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo	13
Računovodstvene politike	14-16
Bilješke uz finansijske izvještaje	17-27

Profil Društva

Društvo za upravljanje fondovima "LILIUM ASSET MANAGEMENT" d.o.o. Sarajevo sljednik društva "ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) bavi se posredovanjem u poslovima sa vrijednosnim papirima-upravljanje investicionim fondovima. Društvo je prvobitno osnovano temeljem Odluke o osnivanju Društva za upravljanje fondovima "ILIRIKA DZU" d.o.o. Sarajevo br. OPU-415/08 OD 25.02.2008. godine, te je kao takvo registrovano kod Općinskog suda u Sarajevu dana 21.04.2008. godine, Rješenjem broj: 065-0-Reg-08-001355. Upisani temeljni kapital Društva iznosio je KM 1.000.000. (slovima: jedanmilijon KM).

Dana 17.04. 2008. godine Komisija za vrijednosne papire FBiH (Komisija) je donijela Rješenje br. 05/1-19-159/08 kojim je izdala dozvolu za osnivanje Društva, te je u skladu s tim Komisija po službenoj dužnosti izvršila upis Društva u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije i na osnovu toga donijela Rješenje br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008. godine.

U periodu 2008.- 2012. godina upisane su slijedeće značajne promjene na visini i strukturi kapitala Društva:

- Rješenjem Ministarstva Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosna i Hercegovine broj 02-2-19-6274/09 od 24.07.2009. godine registruje se odluka OPU-IP:269/09 od 03.07.2009. godine, o izmjeni i dopuni Statuta ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, u smislu promjene naziva spomenutog Društva, imenovanje članova uprave Društva te povećanje kapitala u iznosu od KM 50.000. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-09-002000 od 03.09.2009. godine upisane su navedene promjene i dokapitalizacija Društva.
- Nakon upisa navedene promjene, Društvo nastavlja poslovanje pod novim nazivom ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo sa ukupnim kapitalom u iznosu od KM 1.050.000 u vlasništvu stranog pravnog lica ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Ljubljana.
- Rješenjem broj: 065-0-Reg-10-000755 od 21.06.2010. godine - upisano je povećanje osnovnog kapitala Društva u iznosu od KM 100.000.
- Rješenjem broj: 065-0-Reg-10-002353 od 24.08.2010.godine kao i Rješenjem broj: 065-0-Reg-10-002353 od 01.09.2010. godine (Ispravka Rješenja od 24.08.2010. godine)- upisano je povećanje osnovnog kapitala Društva u iznosu o KM 100.000.
- Odlukom Skupštine Društva broj 485-X-5/11 od 02.09.2011. godine izvršeno je smanjenje osnovnog kapitala i to iznos od KM 1.250.000 u novcu se smanjuje na iznos od KM 357.163 radi pokrića akumuliranih gubitaka iz perioda 2008-2010 godina.
- Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-11-003110 od 21.10.2011. godine upisana je gore navedena promjena smanjenja osnovnog kapitala, odnosno upisan je osnovni kapital u iznosu od KM 357.163 u 100%- nom vlasništvu stranog

pravnog lica ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o. Ljubljana.

- Ugovorom o prodaji udjela i pristupanjem novog člana broj OPU-IP: 1857/2012 od 12.12.2012 godine vlasnik Društva ILIRIKA DZU, d.o.o. Ljubljana (prodavac) prodaje svoj udjel u Društvu u iznosu od KM 357.163 društvu MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo (kupac) uz naknadu u iznosu od EUR 1,00. Prijenos udjela po ovom ugovoru vrši se u cilju i na način da kupac zaključenjem ovog Ugovora i prijavom istog nadležnom sudu postaje jedini osnivač / član Društva, stiče vlasništvo nad udjelom u Društvu u iznosu od KM 357.163.
- Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 05/3-19-313/12 od 04.12.2012 daje se prethodna saglasnost MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo za sticanje vlasničkog udjela u ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo.
- Odlukom Skupštine Društva broj 1234-XII-2/2012 od 12.12.2012 godine, smanjuje se osnovni kapital Društva od KM 357.163 na iznos od KM 159.475 radi pokrića gubitaka iz poslovne 2011 godine.
- Odlukom Skupštine Društva broj 1234-XII-3/12 od 12.12.2012 godine, povećava se osnovni kapital Društva za KM 100.000, i to sa KM 159.475 na iznos od KM 259.475. MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo je izvršio uplatu – deponovanje osnivačkog uloga na ime dokapitalizacije u iznosu od KM 100.000 na dan 31.12.2012 godine .

Odlukom Skupštine Društva broj 1234-XII-4/12 od 12.12.2012 godine, usvaja se novi Statut Društva. Naziv društva ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo se zamjenjuje sa novim nazivom LILIUM ASSET MANAGEMENT Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo. Nova adresa Društva je Dženetića Čikma 8, Sarajevo.

Društvo od dana osnivanja (u različitim vremenskim periodima osnivanja fondova) upravljalo sa tri fonda OIF ILIRIKA MOJ FOND i OIF ILIRIKA GLOBAL i OIF ILIRIKA NOVAC.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3345/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA MOJ FOND u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM BALANCED sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3348/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA MOJ FOND.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3346/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA GLOBAL u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM GLOBAL sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3349/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA GOBAL.

Dana 12.12.2012 godine, Uprava Društva je usvojila Odluku broj 3347/12 o promjeni naziva Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF ILIRIKA NOVAC u novi naziv Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom OIF LILIUM CASH sa sjedištem Sarajevo, Dženeta Čikma 8. Istog dana je predat Zahtjev broj 3350/12 Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH za odobrenje izmjena Prospekta i Statuta OIF sa javnom ponudom ILIRIKA NOVAC.

Tokom 2013. godine upisane su sljedeće značajne promjene za Društvo i donešene su sljedeće značajne Odluke i Ugovori za Društvo:

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13-000175 od 08.02.2013. godine upisani su podaci o promjeni osnivača, promjena naziva firme i promjeni adrese sjedišta Društva. Prema navedenom Rješenju Društvo posluje pod nazivom: „LILIUM ASSET MANAGEMENT“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo. Skraćen oznaka firme: LILIUM ASSET MANAGEMENT. Sjedište: ul. Dženetića Čikma br.8, Sarajevo – Stari Grad.

Osnivač Društva je firma MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo, sa uplaćenim kapitalom KM 357.163 i 100% - tnim učešćem u kapitalu.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13-000175 od 12.02.2013. godine upisani su podaci o ispravci Rješenja broj 065-0-Reg-000175 od 08.02.2013. godine u pogledu: upisa oblika Društva, te pravilnog upisa pravnog osnova. Prema ispravljenom Rješenju u pogledu pravilnog upisa skraćenog naziva firme, skraćena oznaka firme je: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo.

Pravni osnov upisa: Ugovor o prodaji udjela i pristupanje novog člana/osnivača društva broj: OPU-IP-1857/12 od 12.12.2012. godine, Zapisnik sa XII sjednice ILIRIKA DZU d.o.o. Sarajevo broj OPU-IP-1858/12 od 12.12.2012. godine, Utvrđivanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo broj OPU-IP-1859/12 od 12.12.2012. godine.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13-000450 od 18.02.2013. godine upisani su podaci o smanjenju osnovnog kapitala društva. Prema navedenom Rješenju osnovni kapital iznosi KM 159.475,00. Pravni osnov upisa: Odluka o smanjenju kapitala br. OPU IP 1947/2012 od 31.12.2012. godine.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-13-000452 od 18.02.2013. godine upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala društva. Prema navedenom Rješenju osnovni kapital iznosi KM 259.475,00. Pravni osnov upisa: Odluka o smanjenju kapitala br. OPU-IP-1948/2012 od 31.12.2012. godine.

Društvo je početkom januara 2015.godine ubrzano pokrenulo aktivnosti na dokapitalizaciji Društva sukladno dopisu Komisije za vrijednosne papire FBiH. Rok za usaglašavanje visine osnovnog kapitala je 31.03.2015.

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire broj 05/1-19-71/13 od 14.03.2013. godine u registar fonda upisane su sljedeće:

- Promjena podataka o iznosu osnovnog kapitala Društva za upravljanje investicijskim fondovima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (povećanje osnovnog kapitala Društva), tako da isti nakon povećanja iznosi KM 259.475,00
- Promjena Nadzornog odbora Društva u sastavu: Irena Jankulov-Suljagić, Aid Nanić i Amar Mutapčić
- Daje se odobrenje Društvu da izvrši izmjenu podataka o kapitalu, nadzornom odboru, nazivu, adresi sjedišta Društva i naziv Fondova u Prospektima fondova kojim Društvo upravlja.
- Podaci sadržani u registarskom listu pod rednim brojem upisa: 032-01-80; 032-05-80 i 032-07-80, čine sastavni dio ovog Rješenje

Prema Izvodu iz registra fondova – otvoreni investicijski fond od 14.03.2013. godine, fondovi kojim Društvo upravlja su:

1. Jedinstveni identifikacijski broj: JP-M-032-01, naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM BALANCED. Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-467/09 od 29.10.2009. godine.
2. Jedinstveni identifikacijski broj: JP-D-032-05, naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM GLOBAL. Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-265/10 od 12.08.2010. godine.
3. Jedinstveni identifikacijski broj: JP-N-032-07, naziv otvorenog Fonda: Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH, skraćeni naziv Fonda: OIF LILIUM CASH.. Rješenje o izdavanju dozvole za osnivanje i rad fonda broj: 05/1-19-55/12 od 09.03.2012. godine.

Glavne djelatnosti Društva

Osnovna djelatnost Društva je posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima-upravljanje investicionim fondovima.

Sjedište Društva: Dženetića čikma br.8, 71000 Sarajevo

Na dan 31. decembar broj uposlenika Društva bio je kako slijedi:

	2014. godina Broj	2013. godina Broj
Administracija	5	5
	5	5

Tijela Društva:

Nadzorni odbor

Irena Jankulov Suljagić	Predsjednik od 13.12.2012 godine
Aid Nanić	Član od 13.12.2012 godine
Amar Mutapčić	Član od 13.12.2012 godine

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH broj 05/1-19-315/12 od 04.12.2012. godine daje se saglasnost u članstvo Nadzornog odbora.

Uprava

Nedim Šaćiragić	Predsjednik uprave; Direktor Društva bez ograničenja
Amela Smailhodžić	Izvršni direktor od 14.01.2013

Izvještaj o odgovornostima Uprave

Uprava Društva je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu izrađeni u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS/MSFI) a koje je izdao Odbor za međunarodne računovodstvene standarde kao i u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara, tako da daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za taj period.

Pri sastavljanju takvih finansijskih izvještaja odgovornosti Uprave obuhvaćaju jamstva:

- da su odabrane i zatim dosljedno primijenjene odgovarajuće računovodstvene politike;
- da su prosudbe i procjene razumne;
- da su primijenjeni važeći računovodstveni standardi, a svako materijalno značajno odstupanje iskazano i objašnjeno u finansijskim izvještajima; te
- da su finansijski izvještaji pripremljeni po načelu nastavka poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti u doglednoj budućnosti.

Uprava također mora osigurati vođenje prikladnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje doba, s prihvatljivom tačnošću odražavati finansijski položaj Društva. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, pa stoga i za poduzimanje razumnih mjera da bi se spriječile i otkrile pronevjere i ostale nezakonitosti.

Potpisano u ime Uprave:

Nedim Šaćiragić

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.
Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

21. januar 2015. godine

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Upravi i Vlasnicima LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo (Društvo) izloženih na stranicama 10 do 27, koji se sastoje od Izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2014. godine, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaja o promjenama na kapitalu i Izvještaja o novčanim tokovima za godinu koja je tada završila. Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te skraćenog prikaza značajnih računovodstvenih politika izloženih na stranicama 14 do 16.

Odgovornost Uprave za finansijske izvještaje

Kako je izloženo na stranici 7, uprava je odgovorna za pripremu i fer predstavljanje priloženih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja kao i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su neophodne za pripremu finansijskih izvještaja koje ne sadrže materijalno značajne pogreške, bilo zbog prevare ili grešaka.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo nezavisno rmišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na temelju naše revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da se usaglasimo sa etičkim zahtjevima, te planiramo i provedemo reviziju s ciljem dobivanja razumnog uvjerenja o tome da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Revizija podrazumijeva provođenje procedura s ciljem prikupljanja revizijskog dokaza o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od procjene revizora, uključujući procjene rizika materijalno značajnog pogrešnog prikaza finansijskih izvještaja, bilo kao posljedica prevare ili pogreške. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvještaja s ciljem određivanja revizijskih postupaka primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mišljenje o efektivnosti internih kontrola u Društvu. Revizija takođe uključuje procjenu prihvatljivosti primjenjenih računovodstvenih politika, te značajnih procjena od strane Uprave, kao i sveukupnu prezentaciju finansijskih izvještaja u cjelini.

Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Značajke koje utiču na revizorsko mišljenje

Ograničenje obima

1. Nije bilo ograničenja obima djelovanja po reviziji.

Odstupanja od računovodstvenih standarda

1. Nije bilo značajnih odstupanja od računovodstvenih standarda.

Mišljenje

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima finansijski položaj LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2014. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada završen u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Po našem mišljenju, Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija sa povezanim licima koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo za period 01.01-31.12.2014. godine u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Društva na dan 31. decembra 2014. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada završila, te obima naše revizije, priloženi Finansijski izvještaji trebaju se čitati zajedno sa pratećim bilješkama u našem Izvještaju o reviziji.

ZUKO d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 185

ovlašteni revizor
Biljana Ekinović

direktor
Ferid Ekinović



Sarajevo, 21. januar 2015. godine

BILANSA USPJEHA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE
(izraženo u KM)

	Bilješke	31.12.2014.	31.12.2013.
Poslovni prihodi	1.	112.480	115.017
Poslovni rashodi	4.	130.608	113.723
<i>Rezultat iz poslovnih aktivnosti</i>		<i>(18.128)</i>	<i>1.294</i>
Finansijski prihodi	2.	5.037	365
Finansijski rashodi		890	0
<i>Rezultat iz finansijskih aktivnosti</i>		<i>4.147</i>	<i>365</i>
Ostali prihodi	3.	20.000	927
Ostali rashodi	5.	0	1.092
<i>Rezultat iz ostalih aktivnosti</i>		<i>20.000</i>	<i>(165)</i>
Rezultat perioda		6.019	1.494
Porez na neto dobit perioda		0	0
Neto rezultat perioda		6.019	1.494
Dobici utvrđeni direktno u kapitalu		0	0
Gubici utvrđeni direktno u kapitalu		0	0
<i>Ostali sveobuhvatni rezultat perioda</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Obračunati odloženi porez		0	0
Neto ostali sveobuhvatni rezultat		0	0
Ukupno sveobuhvatni rezultat		6.019	1.494
Sveobuhvatni rezultat prema vlasništvu			
<i>Vlasnicima matice</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vlasnicima manjinskih interesa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana _____ godine

Uprava

BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBAR 2014. GODINE
(izraženo u KM)

	Bilješke	31.12.2014.	31.12.2013.
AKTIVA			
Dugotrajna imovina		9.544	31.779
Nematerijalna imovina	6.1	1.710	2.778
Materijalna imovina	6.2	3.828	6.591
Dugoročna potraživanja	7.	4.000	4.000
Dati avansi za usluge	8.	6	18.410
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9.	22	5.945
Potraživanja od kupaca	10.	22.874	24.311
Ostala kratkoročna potraživanja	10.	4.664	782
Kratkoročni finansijski plasmani	11.	134.790	100.000
Aktivna kratkoročna razgraničenja	12.	494	212
UKUPNA AKTIVA		172.388	163.029
PASIVA			
Kapital i rezerve	13.	155.929	149.910
Osnovni kapital		259.476	259.476
Akumulirana dobit		1.494	0
Akumulirani gubitak		(111.060)	(111.060)
Rezultat tekuće godine		6.019	1.494
Dugoročne obaveze i razgraničenja		0	0
Dugoročna razgraničenja i rezervisanja		0	0
Dugoročne obaveze		0	0
Kratkoročne obaveze		14.411	11.071
Kratkoročne finansijske obaveze		0	0
Obaveze iz poslovanja	14.	5.733	6.090
Ostale kratkoročne obaveze	15.	8.678	4.981
Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja	16.	2.048	2.048
UKUPNA PASIVA		172.388	163.029

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana _____ godine

Uprava

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE
 (izraženo u KM)

	31.12.2014.	31.12.2013.
Rezultat tekućeg perioda	6.019	1.494
Amortizacija nematerijalnih sredstava	1.068	1.168
Amortizacija materijalnih sredstava	2.764	2.378
Gubici od otuđenja materijalnih i nematerijalnih sredstava	0	61
Ostala usklađivanja za negotovinske stavke	(1)	117
Povećanje / smanjenje zaliha	0	0
Povećanje / smanjenje potraživanja od kupaca	1.437	7.240
Povećanje / smanjenje ostalih potraživanja	(3.882)	(404)
Povećanje / smanjenje aktivnih razgraničenja	(282)	471
Povećanje / smanjenje obaveza iz poslovanja	(357)	2.992
Povećanje / smanjenje ostalih obaveza	3.697	1.409
Povećanje / smanjenje pasivnih vremenskih razgraničenja	0	(2.252)
Povećanje / smanjenje novca iz poslovnih aktivnosti	10.463	14.674
Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava	0	0
Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela	0	0
Prilivi iz osnova kamata	0	0
Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	0	0
Prilivi iz ostalih finansijskih plasmana	0	0
Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava	0	(4.370)
Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela	0	0
Odlivi iz osnova ostalih finansijskih plasmana	(16.386)	(12.410)
Povećanje / smanjenje novca iz ulagačkih aktivnosti	(16.386)	(16.780)
Povećanje / smanjenje osnovnog kapitala	0	0
Primljena pozajmljena sredstva / povrat pozajmljenih sredstava	0	0
Odliv iz osnova isplaćenih dividendi	0	0
Povećanje novca iz finansijskih aktivnosti	0	0
Povećanje novca	(5.923)	(2.106)
Novac na početku perioda	5.945	8.051
Novac na kraju perioda	22	5.945
Neto povećanje / smanjenje gotovine	(5.923)	(2.106)

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana _____ godine

Uprava

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU I REZERVAMA
ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE
(izraženo u KM)**

	Upisani kapital	Rezerve	Akumulirani dobitak(gubitak)	Rezultat tekuće godine	Ukupno
Stanje na dan 31.12.2012.	259.476	0	0	(111.060)	148.416
Raspored rezultata	0	0	(111.060)	111.060	0
Dokapitalizacija	0	0	0	0	0
Rezultat tekuće godine	0	0	0	1.494	1.494
Stanje na dan 31.12.2013.	259.476	0	(111.060)	1.494	149.910
Raspored rezultata	0	0	1.494	(1.494)	0
Dokapitalizacija	0	0	0	0	0
Rezultat tekuće godine	0	0	0	6.019	6.019
Stanje na dan 31.12.2014.	259.476	0	(109.566)	6.019	155.929

Ovi izvještaji odobreni su i potpisani od Uprave Društva dana _____ godine

Uprava

Skraćene računovodstvene politike

Skraćene važnije računovodstvene politike su sljedeće:

Osnove računovodstva

Društvo vodi računovodstvene evidencije u domaćoj valuti (konvertibilna marka (KM)) i u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima (MRS / MSFI) koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH.

Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji Društva pripremljeni su po načelu istorijskih troškova i u skladu s Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH i računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, objašnjenjima, smjernicama i načelima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi.

Valuta izvještavanja

Finansijski izvještaji Društva su sastavljena u KM. Važeći kurs KM na dan 31. decembra 2014. godine bio je 1,95583 KM za 1 Euro.

Dugotrajna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina uključuje nabavku softvera, te je iskazana po istorijskom trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Društvo primjenjuje linearnu metodu amortizacije kroz procijenjeni vijek trajanja od 5 godina.

Dugotrajna materijalna imovina iskazana je po istorijskom trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Amortizira se kroz procijenjeni vijek upotrebe pojedinog sredstva primjenom linearne metode. Procjena korisnog vijeka trajanja vrši se pojedinačno za svaku stavku imovine. Period amortizacije, po stopama od 10 do 33 % godišnje, primjenjuju se kako slijedi:

Uredska oprema i namještaj	3 do 10 godina
Transportna oprema	5 godina

Troškovi zamjene većih dijelova dugotrajne materijalne imovine Društva, koji povećavaju njen kapacitet ili značajno produžuju korisni vijek upotrebe, kapitaliziraju se. Troškovi održavanja, popravke ili djelomične zamjene terete izravno račun troška.

Gubitak od umanjenja vrijednosti treba da se prizna kao rashod perioda.

Knjigovodstvena vrijednost imovine treba da bude isključena iz bilansa stanja u slučaju oštećenja, prodaje, rashodovanja i razmjene ili kada se od njihovog korištenja ili otuđenja ne očekuju buduće ekonomske koristi.

Potraživanja i plaćeni troškovi budućeg perioda

Potraživanja i plaćeni troškovi budućeg perioda su iskazani po trošku. Najmanje na dan svakog bilansa stanja vrši se procjena naplativosti potraživanja pri čemu se u obzir uzimaju faktori likvidnosti i solventnosti partnera, povijesti otplaćivanja obaveza, ekonomski trendovi u datom području i sniženje kreditnog rejtinga dužnika.

Strane valute

Poslovni događaji i transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po važećem kursu na dan poslovnog događaja. Novčana sredstva i obaveze denominirane u stranoj valuti preračunavaju se u KM po kursu važećem na dan bilansa. Svi dobici ili gubici nastali zbog promjene kursa valute nakon datuma poslovnog događaja terete račun dobitka ili gubitka u okviru finansijskih prihoda odnosno rashoda.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti sastoje se od: gotovine na računima otvorenim kod poslovnih banaka, gotovine u blagajni Društva i oročenih depozita.

Priznavanje prihoda

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će ekonomske koristi pritjecati u društvo i kada je iznos prihoda moguće pouzdano izmjeriti. Prihodi od provizije za upravljanje Fondom priznaju se u neto iznosu do 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine OIF-a. Prihodi od ulazne naknade obračunava se i naplaćuje do 3% u zavisnosti od visine pojedinog iznosa uplate za kupovinu udjela OIF-a. Prihodi od izlazne naknade naplaćuju se ulagaču prilikom svakog otkupa udjela OIF-a a obračunava se u postotku najviše do 1% od visine otkupne vrijednosti udjela u OIF-u.

Troškovi upravljanja u skladu sa Prospektom i Statutom OIF-a priznaju se u potpunosti. Evidentiranje istih troškova u glavnoj knjizi se prikazuju kao promet na pozicijama potraživanja od Fonda i obavezama prema dobavljačima bez evidencija na troškovima i prihodima od refundacije istih troškova.

Naknade za zaposlene

Kratkoročne naknade

Društvo plaća u ime zaposlenih penziona i zdravstveno osiguranje koje se obračunava na bruto plate, kao i poreze na plate koji se obračunavaju na iznos neto plate. Društvo ove doprinose plaća penzionom i zdravstvenom fondu Federacije Bosne i Hercegovine prema propisanim stopama tokom godine. Također, naknade za topli obrok, putne troškove te naknade za odmor se isplaćuju u skladu sa lokalnim propisima. Ovi troškovi terete bilans uspjeha u periodu na koji se odnose plate.

Obaveze za penzije i ostale naknade

Društvo, u normalnom toku poslovanja, plaća u ime zaposlenih penziono osiguranje u skladu sa lokalnim propisima. Svi doprinosi plaćeni penzionom osiguranju terete bilans uspjeha u periodu na koji se odnose plate. Društvo nema nikakvih drugih penzionih šema ili naknada nakon prestanka zaposlenja i shodno tome, nema drugih obaveza po osnovu penzija zaposlenih.

Odgođeni prihodi

Prihodi koji ne ispunjavaju uslove za priznavanje u tekućem periodu knjiže se u korist pasivnih vremenskih razgraničenja. Naplaćeni prihodi koji se odnose na buduće periode evidentiraju se kao pasivna vremenska razgraničenja.

Potencijalne obaveze

Potencijalne obaveze su iskazane u finansijskim izvještajima. One su objavljene u bilješkama ukoliko vjerovatnost odliva sredstava od kojih se očekuje ekonomska korist nije neznatna. Potencijalna imovina nije iskazana u finansijskim izvještajima ali se objavljuje u bilješkama kada je priliv ekonomskih koristi vjerovatan.

Događaji nakon datuma bilansa

Događaji nakon datuma bilansa koji daju dodatne informacije o položaju Društva na dan bilansa odražavaju se u finansijskim izvještajima (usklađivanje događaja na datum bilansa). Događaji nakon datuma bilansa koji ne utječu na stavke u finansijskim izvještajima objavljuju se u bilješkama kada su materijalno značajni.

1. Poslovni prihodi

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Upravljačka provizija LILIUM BALANCED	53.032	45.612
Upravljačka provizija LILIUM GLOBAL	42.259	44.142
Upravljačka provizija LILIUM CASH	9.018	7.590
Prihodi od upravljačke provizije	104.309	97.344
Prihodi od ulazne provizije LILIUM BALANCED	1.728	7.725
Prihodi od ulazne provizije LILIUM GLOBAL	2.100	5.480
Prihodi od ulazne provizije LILIUM CASH	0	0
Prihodi od ulazne provizije	3.828	13.205
Izlazna provizija LILIUM BALANCED	0	1.937
Izlazna provizija LILIUM GLOBAL	0	2.007
Izlazna provizija LILIUM CASH	0	0
Prihodi od izlazne provizije	0	3.944
Prihodi po osnovu refundacije plaćenih troškova OIF BALANCED	263	76
Prihodi po osnovu refundacije plaćenih troškova OIF GLOBAL	217	425
Prihodi po osnovu refundacije plaćenih troškova OIF CASH	9	23
Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	3.854	0
Poslovni prihodi	112.480	115.017

Poslovni prihodi (prihodi od ulazne provizije, prihodi od izlazne provizije i prihodi od upravljačke provizije i prihodi od refundacije troškova) se ostvaruju u skladu sa Prospektom i Statutom otvorenih investicijskih fondova, Zakonom o investicijskim fondovima i Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

Prihodi od upravljačke provizije KM 104.309 se odnose na obračunate prihode po osnovu provizije za upravljanje u visini od 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda (LILIUM BALANCED i LILIUM GLOBAL) i 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine LILIUM CASH.

2. Finansijski prihodi

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Prihodi od kamata po emitovanim vrijednosnim papirima	555	0
Prihodi od kamata na oročeni depozit	4.482	365
Finansijski prihodi	5.037	365

Prihodi od kamata po emitovanim vrijednosnim papirima (KM 555) predstavljaju realizovane kamate na obveznice emitenta Massimo Holding d.o.o. Sarajevo.

Prihodi od kamata na oročeni depozit KM 4.482 se odnose na obračunate prihode od kamata na dugoročno oročeni depozit u MF banka a.d. Banja Luka.

3. Ostali prihodi

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Dobici od prodaje učešća u kapitalu	0	273
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi	20.000	0
Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina	0	654
Ostali prihodi i dobiti	20.000	927

Otpis obaveza predstavlja otpis obaveza za primljene pozajmice u skladu sa notarski ovjerenom Izjavom davaoca pozajmice.

4. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi Društva za tekući period iznose KM 130.608, dok su isti rashodi prethodne godine iznosili KM 113.723. Poslovni rashodi 2014. godine su povećani u odnosu na prethodnu godinu za iznos KM 16.885 ili cca 15%.

Struktura poslovnih rashoda KM 130.608 prikazana je u nastavku:

4.1 Troškovi materijala i energije

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Troškovi materijala	1.765	935
Troškovi energije	3.170	4.544
Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0	157
Troškovi materijala i energije	4.935	5.636

4.2 Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Plaće zaposlenih	43.656	31.817
Troškovi službenih putovanja zaposlenih	11	2.363
Ostali troškovi zaposlenih	23.431	19.074
Troškovi naknada članovima odbora	3.190	0
Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica	70.288	53.254

Plaće zaposlenih KM 43.656 se odnose na neto plaće radnika KM 26.566, doprinose iz plaća KM 12.248, doprinose na plaće KM 4.148 i porez na dohodak KM 694. Obračun i isplata plaća radnika se radi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ostali troškovi zaposlenih KM 23.431 se odnose na troškove toplog obroka KM 18.457, troškove prevoza na posao i sa posla KM 2.544, regres u iznosu od KM 1.500 i ostala materijalna prava zaposlenih KM 930.

4.3 Troškovi proizvodnih usluga

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	146	2.304
Troškovi transportnih usluga	2.010	262
Troškovi usluga održavanja	7.200	8.193
Troškovi zakupa	17.604	11.900
Troškovi reklame i sponzorstva	0	0
Troškovi proizvodnih usluga	26.960	22.659

Troškovi usluga održavanja KM 7.200 se odnose na troškove usluga tekućeg održavanja KM 1.200 i usluge održavanja softvera KM 6.000.

Troškovi zakupnina KM 17.604 se odnose na troškove zakupa poslovnog prostora koji se plaća povezanom licu Massimo Holding d.o.o. Sarajevo KM 9.032 i troškove zakupa transportnih sredstava KM 8.572 koja se plaća povezanom licu Massimo Holding d.o.o. Sarajevo za najam vozila citroen DS5 .

4.4 Troškovi amortizacije

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Troškovi amortizacije	3.832	3.546

4.5 Nematerijalni troškovi

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Troškovi neproizvodnih usluga	3.948	7.104
Troškovi reprezentacije	414	1.486
Premije osiguranja	0	0
Troškovi platnog prometa	843	490
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	11.372	11.176
Troškovi poreza, naknada, taksi i sl.	6.651	5.536
Troškovi članski doprinosa i sl.	500	500
Ostali nematerijalni troškovi	865	2.336
Nematerijalni troškovi	24.593	28.628

5. Ostali rashodi

Opis	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2014. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2013. (KM)
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava	0	351
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	0	0
Rashodovanje u gubici na zalihama materijala i ostali rashodi	0	0
Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih perioda	0	741
Ostali rashodi i gubici	0	1.092

6. Dugotrajna imovina

6.1 Dugotrajna nematerijalna imovina

Tabela nematerijalnih sredstava za 2014 godinu (KM)		
Opis	Softveri	Ukupno
Nabavna vrijednost 01.01.2014.	8.499	8.499
Povećanja tokom 2014. godine	0	0
Smanjenje tokom 2014. godine	0	0
Stanje 31.12.2014. godine	8.499	8.499
Stanje 01.01.2014. godine	(5.721)	(5.721)
Amortizacija tekućeg perioda	(1.068)	(1.068)
Otpis ili otuđenje		0
Stanje 31.12.2014. godine	(6.789)	(6.789)
Sadašnja vrijednost 01.01.2014.	2.778	2.778
Sadašnja vrijednost 31.12.2014.	1.710	1.710

6.2 Dugotrajna materijalna imovina

Tabela materijalnih sredstava za 2014 godinu (KM)				
Opis	Oprema	Kancelarijski namještaj	Sredstva u pripremi	Ukupno
Nabavna vrijednost 1.1.2014. godine	19.898	5.296	0	25.194
Nabavke tokom 2014. godine	0	0	0	0
Prenos sa sredstava u pripremi	0	0	0	0
Otpis ili otuđenje	0	0	0	0
Stanje 31.12.2014.	19.898	5.296	0	25.194
Akumulirana amortizacija 01.01.2014.	(15.181)	(3.422)	0	(18.603)
Amortizacija za 2014. godinu	(1.880)	(883)	0	(2.763)
Otpis ili otuđenje	0	0	0	0
Stanje 31.12.2014.	(17.061)	(4.305)	0	(21.366)
Sadašnja vrijednost 01.01.2014. godine	4.717	1.874	0	6.591
Sadašnja vrijednost 31.12.2014. godine	2.837	991	0	3.828

Tokom godine nije bilo novih nabavki .

7. Dugoročna potraživanja

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Potraživanja od povezanih pravnih lica	4.000	4.000
Druga dugoročna potraživanja	4.000	4.000

Navedena potraživanja se odnose na plog gotovine kod Massimo Holding d.o.o. Sarajevo a u vezi najma vozila.

8. Dati avansi

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Dati avansi za usluge-povezana lica	0	18.204
Dati avansi za usluge-ostala lica	6	206
Dati avansi	6	18.410

9. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Transakcijski računi - domaća valuta	20	34
Blagajna - domaća valuta	2	5.911
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	22	5.945

Društvo ima otvoren transakcijski račun kod Vakufska banka d.d. Sarajevo i Moja Banka d.d. Sarajevo.

10. Kratkoročna potraživanja

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Potraživanja od kupaca povezana lica	12.126	15.196
Potraživanja od kupaca	10.748	9.115
Potraživanja za kamatu i dividendu	4.664	182
Ostala kratkoročna potraživanja	0	600
Kratkoročna potraživanja	27.538	25.093

Potraživanja od kupaca povezana lica u iznosu od KM 12.126 predstavlja potraživanje za prodatu opremu društvu Massimo HOLDING d.o.o. Sarajevo (vlasnik Društva).

Potraživanja od kupaca KM 10.748 se odnose na potraživanja od:

- ✓ OIF LILIUM BALANCED za upravljačku proviziju decembar 2014 godine KM 5.414;
- ✓ OIF LILIUM GLOBAL za upravljačku proviziju za decembar 2014 godine KM 4.499;
- ✓ OIF LILIUM CASH za upravljačku proviziju za decembar za 2014 godine KM 835;

Društvo tokom godine od Fondova naplaćuje proviziju za upravljanje u visini od 2% i 0,85% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine. Iznos naknade za upravljanje Društvu izračunava se dnevno, jednostavnim kamatnim računom na osnovu dnevne neto vrijednosti imovine Fonda.

Društvo od Fondova (OIF LILIUM BALANCED i OIF LILIUM GLOBAL i) naplaćuje ulaznu i izlaznu naknadu. Prilikom kupovine udjela u Fondu obračunava se i naplaćuje ulazna naknada koja zavisi od visine pojedinog iznosa uplate. Najviša ulazna naknada iznosi 3,00%. Izlazna naknada se naplaćuje ulagaču prilikom svakog otkupa udjela Fonda, a obračunava se u postotku od visine otkupne vrijednosti udjela u Fondu. Visina izlazne naknade zavisi od perioda trajanja i ulaganja sredstava koja se povlače iz Fonda. Najviša izlazna naknada iznosi 2,00%.

Potraživanja za kamate KM 4.664 se odnose na potraživanja od MF banka a.d. Banja Luka d.d. po osnovu kamata na oročeni depozit.

11. Kratkoročni finansijski plasmani

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Kratkoroči krediti povezanim licima	34.790	0
Dati depoziti	100.000	100.000
Kratkoročni finansijski plasmani	134.790	100.000

Kratkoročni krediti povezanim licima KM 34.790 predstavlja kratkoročno date beskamatne pozajmice povezanom licu Massimo Holding d.o.o. Sarajevo. Rok povrata 31.12.2015. godine.

Dati depoziti KM 100.000 se odnose na Ugovor o namjenski oročenom depozitu br 277-0248/2013-4 od 10.12.2013. na iznos KM 100.000, depozit položen kao garancija za kredit korisnika Massimo Holding d.o.o. Sarajevo broj 277-0248/2013-2. Depozit se oročava na 121 mjesec uz fiksnu kamatu od 4,5 % na godišnjem nivou.

12. Kratkoročna aktivna razgraničenja

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Unaprijed plaćeni troškovi	494	212
Kratkoročna razgraničenja	494	212

13. Kapital

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Upisani kapital	259.476	259.476
Akumulirana dobit	1.494	0
Akumulirani gubitak	(111.060)	(111.060)
Rezultat tekuće godine	6.019	1.494
Kapital	155.929	149.910

Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat za 2014. godinu u iznosu od KM 6.019. Prema Odluci iznos akumulirane dobiti KM 1.494 i ostvarena tekuća dobit KM 6.019 raspoređuju se za pokriće akumuliranog gubitka. Društvo je početkom 2015. godine pokrenulo aktivnosti na dokapitalizaciji Društva za ostvarenje cenzusa kapitala sukladno Zakonu o investicijskim fondovima.

14. Obaveze prema dobavljačima

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Dobavljači u zemlji	5.733	6.090
Obaveze prema dobavljačima	5.733	6.090

Obaveze prema dobavljačima KM 5.733 se odnose na neplaćene obaveze za isporučene usluge i materijal i to:

Dobavljači u zemlji	Za godinu završenu 31.12.2014.	Procenat učešća u ukupnom saldu
Soft Group d.o.o. Sarajevo	2.500	44%
BH Telecom d.d. Sarajevo	2.118	37%
Zuko d.o.o. Sarajevo	878	15%
Logo Soft d.o.o. Sarajevo	238	4%
Ukupno KM	5.733	100%
Na navedene dobavljače se odnosi	100%	

15. Ostale kratkoročne obaveze

Opis	Za godinu završenu 31.decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31.decembra 2013. (KM)
Obaveze za neto plaće i naknade plaća	6.689	3.479
Obaveze za porez na plaće i naknade	107	48
Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada	1.471	1.373
Ostale kratkoročne obaveze	315	0
Obaveze za ostale doprinose, članarine i sl.	96	81
Ostale kratkoročne obaveze	8.678	4.981

Obaveze za neto plaće i naknade plaća KM 6.689 se odnose na iskazane neto plaće, topli obrok i troškove prevoza za decembar i dio novembra 2014 godine.

Obaveze za doprinose u vezi plaća i naknada KM 1.471 se odnose na obračunate doprinose na plaće zaposlenih za decembar 2014. godine.

16. Kratkoročna razgraničenja

Opis	Za godinu završenu 31. decembra 2014. (KM)	Za godinu završenu 31. decembra 2013. (KM)
Unaprijed obračunati rashodi perioda	2.048	2.048
Ostala kratkoročna razgraničenja	0	0
Kratkoročna pasivna razgraničenja	2.048	2.048

Unaprijed obračunati rashoda perioda KM 2.048 se odnose na ukalkulisane troškove revizije za 2014. godinu KM 2.048.

17. Povezana lica

U skladu sa članom 6. Pravilnika o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i članom 2. Zakona o investicijskim fondovima Društvo je identifikovalo povezana lica, vrstu povezanosti, pravni ili drugi osnov transakcije sa povezanim licima, vrstu i vrijednost izvršenih transakcija.

Transakcije sa povezanim licima

Naziv društva/fonda / osobe	Djelatnost	Uloga osoba odnosno društva u navedenom društvu	Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
			na dan 31.12.2014. prema navedenom društvu		01.01.-31.12.2014. sa navedenim društvom	
Massimo Holding d.o.o. Sarajevo	Stav a)	Vlasnički	0	46.916	0,00	22.324
Nedim Šaćiragić	Stav c)	Predsjednik Uprave	2.630	0	20.000	10.793
Amela Smailhodžić	Stav c)	Član Uprave	1.764	0	0	10.824
Irena Jankulov	Stav c)	Član Nadzornog odbora	0	0	0	1.000
Amar Mutapčić	Stav c)	Član Nadzornog odbora	0	0	0	800
Aid Nanić	Stav c)	Član Nadzornog odbora	0	0	0	800

Depozit kod MF Banke a.d. Banja Luka u iznosu od KM 100.000 po ugovoru broj 277-0248/2013-4 od 10.12.2013.godine na ime garancije Massimo Holding d.o.o. Sarajevo

18. Potencijalne obaveze

(a) Bankarske i druge garancije

Društvo nema potencijalne finansijske obaveze u vezi sa bankarskim koje mogu nastati u redovnom toku poslovanja. Društvo ima date garancije -oročeni depozit kod banke na 121 mjesec za društvo Massimo HOLDING d.o.o. Sarajevo (vlasnik Društva). Ne očekuje se da će doći do materijalno značajnih finansijskih obaveza.

Oporezivanje

Poreski sistem Bosne i Hercegovine je u procesu kontinuirane revizije i izmjena. Međutim, još uvijek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U BiH poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina.

19. Upravljanje finansijskim rizikom

Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva može biti izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promjena deviznih kurseva), kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

(a) Tržišni rizik

Rizik od promjene deviznih kurseva

Društvo neposluje u međunarodnim okvirima i nije izloženo riziku deviznog kursa jer ne posluje sa različitim valutama.

(b) Kreditni rizik

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika.

(c) Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja.

Društvo ima koeficijent tekuće likvidnosti 1,70 što ukazuje da može podmiriti sve svoje dospjele obaveze.

20. Događaji nakon datuma bilansa

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa.